

# PULA IMVULA

>> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >>



PHATWE  
2018

## MMIDI – gakologelwa dintlha tse ka Phatwe le Lwetse



**M**o athikeleng e ke batla go gatelela di-  
ntlha tse di rileng tse di tshwanetseng  
go gakologelwa fa re uma mmidi.

Ka o le moumi wa mmidi o tshwanetse go  
nna le boikaelelo go kgona go bona bokana  
ba mmidi jaaka go ka kgonegwa mme le ka  
maemo a tlhaka a a pila tota. Kgonego e ga e  
tle bonolo ka go na le dithaselotse di farolo-  
ganeng jaaka ngwaga e tswelela. Le gale, go  
na le dintlha tse di rileng tsa bolaodi tse o ka  
di dirisang tse di ka go kgonisang go bona boi-  
kaelelo bo.

### Go dira eng ka kgwedi ya Phatwe

Balemirui ba bantsi ba sa le mo tireng ya go  
roba tlhaka ya bona ka nako e. Nako ya thobo  
e tshwanetse go nna nako ya maitemogelo a  
boituelo ka o uma maungo a tiro ya gago. Fa, le  
gale o sa lokele boiteko ka nako ya go mela ga  
dijwalwa go ka se nne jalo.

Ka kgaolo ya nako e kgolo, ga go na se o ka  
se dirang gape ka nako e go oketsa bokana ba  
kumo e o ka e bonang. Le gale, go na le dintlha  
tse di rileng tse wena o le molemirui o ka di laolang  
ka nako e tse di ka oketsang maemo a tlhaka e e  
welang mo koloing le mo dikgetsing mme gape fa  
gongwe le bokana ba tlhaka bo bo ka bonwang.

- La ntlha pele ga tsotlhe, o tshwanetse go  
netafatsa gore mmidi wa gago o mo mae-  
meng a bokana ba metsi pele o simolola go  
roba. Tsaya diteko pele o simolola mme o le-  
kalekantshe bokana ba metsi mo tlhakeng. Ka  
tlwaelo tlhaka e ka amogelwa fela go bolokiwa  
ka bokana ba 14% ba metsi kgotsa kwa tlase.  
Go ka farologana mabapi le lefelo le lefelo  
jaaka go kaega ke makhetle le meago mo go  
bolokiwang teng. Mafelo a go boloka tlhaka a  
mangwe a na le didiriswa tsa go omisa tlhaka  
mme go oketsa tlhotlhwa e e duelwang. Ka

Lekwalo la Grain SA la  
balemipotlana

Bala moteng:

**04** | A ke dirisa Letlotlo La  
Kwa Ntle kgotsa nnyaa?

**05** | Kopana le bantlhopeneng ba  
rona ba 2018 ba Molemirui  
wa Ngwaga (Kgaolo ya 2)





## NKOKO JANE A RE...

**B**olemirui bo tlhola bo le segopotso sa sediko tsa tswelelo ya bophelo – o feditse go roba mme jaanong o setse o loga maano a ditiragalo tsa setlha se sentshwa.

Ngwaga mongwe le mongwe re simolola gape mme re solofela go kgona go bona thobo e pila – re le balemirui ga re a tshwanela go fela pelo ka gore ke tumelo ya rona mo setlheng se se latelang e re kgonisang go naya lefatshe dijo.

Dingwaga tse dintsi jaanong, re ne re ntse re leka go thusa balemirui ba bagolo go bona letlotlo la go jwala. Go tlhola go le kgethlo e kgolo ka ntlha ya gore poelo e ka bonwang fa go jwala tlhaka mo masimong a a sa nosetsweng ka nnete ga e kgolo thata. Kgwethlo e nngwe gape ke gore balemirui ga ba na kano ya bong ya naga mme ga ba kgone go dirisa naga e ba e dirisang go ba emela letlotlo la kwa ntle fa ba adima tšhelete. Le fa go le bothata fa go adingwa tšhelete, re tshwanetse go nagana gore fa o dirisa polase ya gago go emela tšhelete e o e adimang mme wa se kgone go busetsa tšhelete e o e adimileng, banka e tlaa tsaya polase ya gago mme e tlaa e rekisa go bona tšhelete e o e kolotang.

Go re tlisetra morago go motheo wa bolemirui mme ke go bona poelo. Re tlaa kgona go dirisa bolemirui fela fa re kgona go tswelela go bo dirisa mme re bona poelo ka ngwaga le ngwaga – re tshwanetse go bona letseno le le fetang tlhotlhwa e re e duelang go uma tlhaka.

Mo matsatsing a segompieno, go nnile kgatelelo mo kgonong ya tlhaka le majwang go tlisa poelo mme re tshwanetse go nagana ka kelothoko gore re ka kgona go jwala mefuta efe mo dikgaolong tse di farologaneng. Go bothokwa go rulaganya lenaneo le le supang bogotha ba tshenyego fa o uma kumo mo kgaolong ya heketara – mme gape le magare a bokana ba kumo a wena o tlaa kgonang go a bona fa o jwala tlhaka mo kgaolong eo mme o bo atise ka tlholthwa e e ka bonwang jaaka go ntse. Fa tshenyego e feta letseno le o ka le bonang o tshwanetse go leka mofuta o mongwe wa dijwalwa. Ga go thuse sepe fa o jwala dijwalo mme o bona tatlhego fela.

Mo dikgaolong tse dingwe mo bokana ba pula e e nang bo le tlase, mme mmu o se boteng, go ka se nne tlhaka e o ka e umang go bona poelo mme o ka tshwanela go oketsa palo ya diruiwa tsa gago e bile o ka oketsa bokana ba majwang a o a jwalang go di otla. Go ka tlhoka phetogo ya ditiragalo tsa bolemirui tsa gago fa o atihola polase ya gago mo kgaolong e o dirisang bolemirui.

Gantsi, dibanka di gana go adima tšhelete ya go reka ditokelelo ka gore di kgona go bona gore o ka se kgone go bona poelo. Ga re a tshwanna go tenega mme ra di supa monwana ka go re di gana go re thusa – nnete ke gore di a go tsheregetsu gore o boele morago gape go loga maano ka ntlha ya gore o jwale mofuta ofe wa dijwalwa. Gape di batla go bona o kgona. Re tshwanetse go netefatsa gore re ka bona poelo – fa go sa nna jalo re ka se kgone go tswelela go dirisa bolemirui. Go monate go amogela dineo tse di fiwang ke Mmuso, mme re itse gore dineo tse di ka se kgone go tswelela ka go se na tšhelete e e lekaneng go tlhola go reka tsotlhe tse re di tlhokiwang ke batho bothie. Re tlhoka go kgona go bona poelo kwa ntle ga thuso ya dineo.

Tswelela go dira thata mme ka nako o tlaa bona ditswamorago!

## MMIDI – gakologelwa dintlhha tse ka Phatwe le Lwetse

tlwaelo tlhotlhwa e o e amogelang e tlaa fokotsegwa.

- Netefatsa gore sediriswa sa gago sa go roba se dira jaaka se tshwanetse mme le gore ga se dutle tlhaka. O ka kgona go dira jalo ka go tlhola disefo le go netefatsa gore tsotlhe di setilwe jaaka go tlhokegwa.
- Netefatsa gore tlhaka e se senyege ka go seta dibetsa ka tshwanno. Fa bokana ba tlhaka e e thubegileng bo oketsega, seemo sa tlhaka se tlaa ya tlase. Fa go na le tlhaka e ntsi e e thubegileng mo ditekong go raya gore motshene o setilwe go dira thata mme go tshwanetse go fetolwa.
- Tila dikgaolo tse di nang mefero e mentsi e e leng mo maemong a go

*Nako ya thobo e tshwanetse go nna nako ya maitemogelo a boituelo ka o uma maungo a tiro ya gago.*

supa peo mme bogolo dirisa diatla go roba dikgaolo tse kgotsa di dirise go otla diruiwa. Bontsi ba peo e bo ka tsena mo ditekong tsa tlhaka mme go fokotsa seemo sa tlhaka ya gago. Makheti mo o rekisang mmidi wa gago e ka gana go amogela mmidi wa seemo se kgotsa o ka kopiba go o sefa gape mo go go jelang nako le tšhelete.

- Netefatsa gore mokgweetsi wa gago o rutilwe sentle. Kgotsa o dirisa sediriswa



*Rulaganya tharabololo e e lekaneng ya didiriswa tsa gago morago ga nako ya thobo. Pele o baya sengwe go se boloka netefatsa gore o se phepafatse pele mme o se boloke se ntse se dira ka tshwanno.*



*Tlhokomela fa o neng o roba mo dikgaolong tse di neng di na le mefero e mentsi e e neng e na le peo mme bogolo dirisa diatla go roba dikgaolo tse kgotsa di dirise go otla diruiwa. Bontsi ba peo e bo ka tsena mo ditekong tsa tlhaka mme go fokotsa seemo sa tlhaka ya gago.*



sa go roba se se gogiwang ke terekere kgotsa se se itsamaisang go botlhokwa gore wena kgotsa mokgweetsi wa gago le itse motšene o o dirisiwang. Mokgweetsi yo a se nang kitso a ka tlisetsa tshenyego ya ditono tse dintsi ka nthla ya go gata dimela le go setiwa ga tlhogo mo go seng jaaka go tshwanetse.

- La bofelo netefatsa gore mafelo otlhe a go boloka mmidi wa gago mme le didiriswa tsa go thota mmidi di le mo maemong a a pilota. Fa go na le diphatlhka ka nthla ya go rusa ga ditshipi o tlaa bo tatlhego e kgolo. Le fa go na le diphatlhanyana tse dinnye netefatsa gore di thiwi ka tshwanno. Kgaolonayna e nngwe le e nngwe e oketsa bogotlhe.

#### Go dira eng ka kgwedi ya Lwetse

Ka nako e ditiragalo tsa go roba of tshwanetse go fela. Re tlaabo re emetse pula mme re tlaa ipaakanya go dira gape ka setlha se sentshwa. Nako ya kgwedi ya Lwetse e tshwanetse go nna nako ya go loga maano le go ipaakanya mme gape ke nako ya go lebelela morago go bona ditiragalo tsa go roba tse di feditsweng le go dira go rulaganya mekgwa go tokafatsa ditiragalo ka setlha se se latelang.

- Rulaganya tharabololo e e lekaneng ya didiriswa tsa gago morago ga nako ya thobo. Pele o baya sengwe go se boloka netefatsa gore o se phepfatse pele mme o se boloke se ntse se dira ka tshwanno.
- Atlhola maemo a tšelete ya gago morago ga nako ya go roba.
- Kwala tekanyetso ya setlha go kgona go rulaganya ditiragalo tse di leng botlhokwa go

kgona go bona letlotlo la go kgona go jwala gape ka ngwaga o.

- Swetsa gore o tlaa jwala mofuta ofe wa dijwalwa mo masimong afe mme thala mmape e e go go supetsang ditiragalo.
- Simolola togomaano ya gago ya setlha se se latelang ka go kwala lenaneo la dilo tsotlhe tse di tshwanetseng go dirwa tse di leng botlhokwa:
  - Romelela ditokelelo;
  - Tlhola didiriswa tsa go gasetsa;
  - Tlhola sediriswa sa go jwala mme o romelele dikarolo tse di ka tlhokiwang;
  - Tsaya diteko tsa mmu;
  - Simolola go suga mmu;
  - Tlhola diterekere mme baakanya mo go tlhokiwang;
  - Baakanya diphapsi tsa go boloka dikhemikale; mme
  - Netefatsa gore mafelo a go boloka peo le monntsha a notletswe, a phepa mme a omile.

Go nna molemirui ke go tlwaela go dira ditiro ka go latelana. O tshwanetse go rulaganya thulaganyo ya go loga maano e e tshwanetse wena mme fa o bona thulaganyo e, o tshwanetse go e dirisa gape le gape. Tsotlhe di felela ka bokgoni. Fa o dirisa boiteko go kgona go bona kgwebo e e tsamayang sentle o tlaa bona ditswamorago tse di pila fa nako ya go roba e goroga.

*Athikele e kwadiilwe ke Gavin Mathews,  
Bachelor ka Bolaodi ba Tikologo. Fa o  
batla kitso gape, o ka romela emeile go  
gavmat@gmail.com.*



# A ke dirisa LETLOTLO LA KWA NTLE kgotsa nnyaa?

**F**a go rulagangwa kgwebo ya bolemirui, theleso ya ntlaeo tlhokang ke letlotlo – ke go re tšhelete. Tšhelete e tlhokiwa go reka naga, didiriswa, metšhene diruwa jalo le jalo.

Gore o tlaa tlhoka tšhelete e kana kang go tlaa supiwa ke bokana ba polase, mofuta wa bolemirui bo o tlaa bo dirisang, kgaolo e mo polase e leng mo go yona mme le dintlha tse dinwge tse di farolaneng.

Morago ga go rulaganya kgwebo ya gago o tlaa sala o ntse o tlhoka tšhelete gape e e tlaa dirsiwang go tsweleletsa ditragalo tsa kgwebo ka letsatsi le le tsatsi. Ke gore o tlhoka tšhelete e ntsi mme le fa letlotlo e le lereo le le tshwanetseng. Bao ba ba setseng ba dirisa bolemirui ba a dumela, bolemirui ke kgwebo e e jang madi a mantsi go e tswelelesa.

Potso jaanong e ka botswa, ke tlaa bona tšhelete e ke e tlhokang kae? Ka bophara go na le metswedi e mebedi ya letlotlo. La ntlaa – o dirisa letlotlo la gago, kgotsa la bobedi, o adima tšhelete,

go maemo a boraro (thulaganyo e nngwe – e ka nna motho kgotsa kgwebo). Letlotlo ke la thulaganyo e nngwe eo mme jalo le supiwa e le letlotlo la kwa ntle. Go go baya mo maemong a tlamego ka gore o tlaa tshwanela go busetsa tšhelete e o e adimileng.

Metswedi ya letlotlo la gago ke gore o na le tšhelete e e leng ya gago e o batlang go e dirisa mo kgwebong ya gago e le ya tshimologo kgotsa ya go reka ditokelelo. Ka tlwaelo fa kgwebo ya gago e setse e tswelela letlotlo le tlaa tloliwa ka ngwaga e ngwaga. Mokgwa o le esi wa go bona letlotlo la gago ke go bona poelo ka kgwebo ya gago. Gakololelwga potso ya mathomo – goring k eke tsamaisa kgwebo e e leng ya me? Go bona tšhelete (poelo).

Le gale, kgwebo ya bolemirui, le fa e le kana kang, e tlhoka tšhelete ya tshimologo e ntsi mme gape le tšhelete ya go reka ditokelelo mme fa gongwe le tšhelete ya go godisa kgwebo ya gago. Jalo, balemirui, fa ba le ba bannyne kgotsa ba bago-lo, gantsi ba tlhoka letlotlo la kwa ntle.

Jaaka re setse re supile, go adima letlotlo la kwa ntle go raya gore letlotlo le tshwanetse go busetswa ka go dirisa tshenyego gape – tsalo. Maemo a boraro mo o adimang letlotlo a tlhoka go duelwa ka ntlaa ya diphatsha tsa go go adima tšhelete. Jalo, tšhelete e e busetwang ke e e adimilweng go kopana le tsalo. Tshenyego ya go busetsa tšhelete (tsalo) e fokotsa bokana ba poelo ya gago mme pusetso ka bogotha e busetsa morago bokana ba kelelo ya tšhelete e e o ka e dirisang.

Jalo, potso ya gore o tlaa dirisa letlotlo la kwa ntle kgotsa nnyaa ga se e e lebaneng. Karabo ya ntlaa ke – se dirise letlotlo la kwa ntle, le a

tura mme le go baya mo maemong a diphatsa. Mo athikeleng ya pele re tlhomile gore sekoloto se se pila ke tšhelete ya gago. Le gale, re itse bothle ka ntlaa ya kgotsa tšhelete, go e se pila ya go adima tšhelete. Ke go re ke modirelwya yo a se nang diphatsa mme o dirisa tšhelete e a e adimang ka kelotlhoko mme e le sediriso sa go tsamaisa kgwebo ya gagwe.

Nagana ka ntlaa ya gore le fa o ka reka eng ka letlotlo la kwa ntle selo seo ke la maemo a boraro go fitlhelela o busa tšhelete e o e dirisitseng go se reka. Fa o ka se kgone go busetsa tšhelete, selo kgotsa dilo tse o di rekileng, mme tota le thobo ya gago e ka tseiwa.

Go swetsa go adima tšhelete go tlhoka bolaodi bo bo tseneletseng mo maemong a gago, mo go simololang ka go loga maano. Dintlha tsa

mathomo tse di tlhokang kelothhoko ke gore a ruri o tlhoka go adima letlotlo, mme a o tlaa kgona go a busetsa mabapi le tshenyego e e leng teng. Kongo ya bofelo ya go araba ntlaa e ke go rulaganya kanego ya go elela ga tšhelete. Kanego ya go elela ga tšhelete gape e tlaa thusa go swetsa gore a o tlaa adima tšhelete kgotsa go na le mekgwa e mengwe e o ka e dirisang go tlosa bothokwa ba go adima letlotlo.

Re itse gore go loga maano le go rulaganya kanego ya go elela ga tšhelete mo tikologong ya bolemirui go thata tota ka gore go na le dintlha tse dintsitse di tlholang di fetoga mme ga re kgone go di laola. Jaaka komelole, go simolola ga malwetse jaaka fluu ya dikgogo mme tota le jaaka jaanong liseteriosese e e senyetsang barui ba dikolobe. Mme leano le lengwe le le lengwe le gaisa leano le le seng teng.

Kgaolo ya go loga maano le go rulaganya ya gago ke go bona kitso e e ka bonwang mo dithulaganyong tse di dirisang tšhelete e o ka e adimang. Maemo a tsona ke afe mabapi le tshireletso, nako e fiwang go busetsa tšhelete, bokana ba tsalo e e kopiwang mme le tse dingwe? Di tlaa tlhoka tshireletso, tota ka go naya naga mme dilo tse dingwe di ka lebelwelwa. Gantsi re uthwa balemirui ba bannyne ba ngongorega ka ntlaa e. Dithulaganyo tsa go dirisa tšhelete di tlaa dumela go go adima madi fa o ka supa gore kgwebo ya gago a bontsha poelo e e pila. Le gale, balemirui ba bannyne ba bantsi ga ba laole dikgwebo tsa bona ka tshwanno mme e bile ga ba na dikanego tsa go supa gore di tsamaya jang.

Fa o bone letlotlo la kwa ntle, ntlaa e nngwe ya tiriso ke go busetsa tšhelete eo ka nko e e bei-weng. Fa o ka se kgone go e busetsa, buisana pele ga nako le thulaganyo e e go adimang letlotlo ka e ntlaa e nngwe ya tiragalo ya boladi ba gago. Molemirui yo a supang gore o na le boikarabelo ka ntlaa ya go busetsa tšhelete e e adimiwang, o rulaganya kanego e e pila ya go adima tšhelete. Ke go re ke modirelwya yo a se nang diphatsa mme o dirisa tšhelete e a e adimang ka kelotlhoko mme e le sediriso sa go tsamaisa kgwebo ya gagwe.

Jalo, go dirisa letlotlo la kwa ntle ke morwalo ka diphatsa tse di ka nnang teng, go tlhoka kelotlhoko tota. Mme ka o le molemirui o ka fitlhela o se na tlhopho kwa ntle ga go dirisa letlotlo la kwa ntle – mme dira jalo ka boikarabelo.



*Athikele e kwadilwe ke Marius Greyling, mo-kwadi wa Pula Invula. Fa o tlhoka kitso gape, o ka romela emeile go mariusg@mcgacc.co.za.*

# Kopana le bantlhopeneng ba rona ba 2018 BA

## MOLEMIRUI WA NGWAGA (Kgaolo ya 2)

**G**o setse go le nako ya tlhagafatso ya ngwaga gape fa bantlhopheng ba kgaisano ya Molemirui wa Ngwaga wa 2018 ba supilwe.

Re tshwanetse go tlholo re gopola gore mogopolo wa kgaisano e ga se go feny, ke go galaletsa go ithuta, tsweleopele, tlhabololo le tiro ya balemirui ba bantsintsi mo Lenaneo la Tlhabololo ya Balemirui ya Grain SA.

Go tlhomilwe go nna sesupetso go nna tlhotlhetso le tiisomooko go rona bothe gore re nne re tswelele go itokofatsa go kgonas go bona maikaelelo a rona, kwa ntle ga gore a kana kang. Maikaelelo a gago ga a a tshwanelala go nna go tlhopiwa kgotsa ga gaisa, mme e nne go gola ka letsatsi le letsatsi, ke kgwedi le kgwedi le ka ngwaga e nngwe le e nngwe go kgonas go bona kumo ka bokana bo bo kgotsafatsang, go bona poelo ka tshwanno, le kgonas

go bona maikaelelo a wena o a supileng go bowena le ba lelapa la gago. Kwa mafelelong, ke go feny!

Fa o tlhophilwe go nna mongwe wa batlhophiwa ba kgaisano e, o sala o dira sengwe ka tshwanno mme o nna sekao go ba bangwe ka se se ka kgonwang. Ka go re jalo, re tlaa rata go le kopanthsa le bantlhopeneng ba Molemirui wa Ngwaga wa 2018!

### Bantlhopeneng ba rona ke...



### Bantlhopeneng ba Go ka nna wa Motlha o Montshwa



Anton le President Mabaso

**A**nton le President Mabaso ba tshotswe mo polaseng ya Krytfontein mo kgaolong ya Bothaville. Anton ka 20 Tlhakole 1966 mme President ka 7 Phukwqi 1970. Ka bobedi batsadi ba bone ba ne ba le badiredi mo polaseng mme ba ne ba na le bana ba le somenngwe – basimane ba le babedi le base-tsana ba le robongwe. Ka bobedi ba ne ba ntse ba rata bolemirui.

Go tloga 2010, ba kgonne go bona kgaolo ya naga ya masepala wa Bothaville mme ba leboga gagolo ka go se botoka go bona kgaolo ya naga mo Bothaville ka gore mmu wa

teng o bonwa o le pila tota go medisa dijwalwa, jalo o tura thata.

Ka 2007, bana ba motho ba ba ikopantshitse le Lenaneo la Tlhabololo ya Balemirui la Grain SA. Ba tse-na dikopano tsa dithutiso tse dints, matsatsi a go naya kitso le dithuto tsa go rutiwa. Grain SA gape e simolotse go ba etela mo masimong a bona. Ba ne ba ikutwa ba na le maatla mme ba ne ba siame go dirisa bolemirui e bile ka dingwaga tse di ka nnang tse tharo kgotsa tse nne tse di fetileng, ba tsweletse pele go tloga go nna balemirui ba ba ka iphedisang go go nna bantlhopheng ba go ka nna ba motlha o montshwa.

## Kopana le bantlhopeng ba rona ba 2018 ba olemirui wa Ngwaga (Kgaolo ya 2)



**Paulus Mosia**

**P**aulus O tshotswe ka 22 Lwetse 1968 mo polaseng ya Vryheid mo kgaolong ya Edenville. O ne a le ngwaga wa borataro mo baneng ba le lesome (basimane ba le rataro le basetsana ba le nne). Ka 2007, a ikopantsa le Lenaneo la Tlhabololo ya Balemirui la Grain SA mme ka 2008, a fiwa polase ya Sterkwater ke DRDLR ka ntlha ya lenaneo la PLAS.

Polase ya Sterkwater e dihekетara tse 200 ka bogotlhe, ka dihekетara tse 60 tse di ka lengwang mme tse di setseng di le dihekетara tse 140 ke mafulo. Paulus ke tokololo e e dirang ya Setlhophsa sa Dithutiso sa Edenville. Ka bobedi ene le mogatse, Nomasono, ba tsena dikopano tsa setlhophsa sa dithutiso, matsatsi a go naya kitso le dithuto tsa go rutiwa. Nomasono o ne a le moeteledipele fa ba simolola setlhophsa sa dithutiso se sentshwa mo Heilbron, se se leng nngwe ya dithophsa tsa Lenaneo la Grain SA. Ka bobedi ba gatelela gore Lenaneo la Tlhabololo ya Balemirui le fetotse matshelo a bona.

## Bantlhopeng ba Motlha o Montshwa



**Rykie Raphoto**

**R**ykie o tshotswe mo motseng wa Rietfontein mo naga legaeng la lefatshe la Bophuthatswana ka nako tseo. Fa e neng a ntse a tsena sekolo o ne a tshwanetse go thusa rraagwe go lema, go jwala le go tlhokomela tsotlhe tse ba neng ba di dirisa tsa bolemirui ba go iphedsa. Go dira le rraagwe ka nako ya boikhutso ya dikolo go tlhotheletse lorato la gagwe go bolemirui.

Ka 1991 Rykie a swetse go simolola go dirisa bolemirui ka boene mabapi le morwae, William, yo a neng o mo thusa ka ditiro tsa bolemirui.

Ba ikopantsitse le Grain SA ka nako e Lenaneo la Tlhabololo ya Balemirui le simololwa. Morago ga go skolka nako e telele, ba amogela polase, e e bitswang Lareystryd, gaufi le Lichtenburg mo kgaolong ya Bokonebophirima go tswa mo Lefapha la Tlhabololo ya Naga mo ba ntseng ba dirisa bolemirui.



**Jeremia Makhosini Mathebula**

**J**eremia o tshotswe ka letsatsi la 14 la kgwedi ya Lwetse ka ngwaga wa 1979. O goletse mo kgaolong ya Iswepe gaufi le Piet Retief mo polaseng ya Ingwempisi estate mo a neng a tlhola a thusa rraagwe go jwala mmidi mo kgaolonyang ya naga ya bona. Rraagwe o ne a lema heketara e le 1 mme o ne a jwala mmidi. Gape o ne a rua dikgomo tse di ka nnang tse lesomapedi mo nageng ya kwa magaeng.


Ntlha ya go simolola ya Jeremia ya go dirisa bolemirui e simolotse ka 2009 fa a neng a rua dikgomo tse di leng lesomopedi mme a kgona go jwala kgaolo ya naga e e ka nnang dihekетara tse 40 mo e neng a bona mmidi ka bokana ba ditono tse 4 ka heketara fela. Jaaka go ntse o laola dikgomo tse di ka nnang 400 mme o lema bokana ba naga bo bo ka nnang dihekетara tse 450 tsa mmidi le tse 100 tsa disoya. Molemirui yo a supile tswelelopele ka ngwaga le ngwaga mme o ntse a oketsa ditiragalo tsa gagwe ka go oketsa bokana ba naga e a e hirang go kgona go oketsa bonaka ba naga e a ka e dirisang go uma mmidi. Gape o tswelelopele pele a le molemirui yo a itshegetsang ka a dira ditiro tsotlhe ka boene mme o ntse a tswelela pele gape le gape.



**Paul Malindi**

**B**olemirui bo mo mading a Paul ka bophelo ba gagwe botlhe. O tshotswe ka 21 Seetebosigo 1969 mo polaseng mo kgaolong ya Heilbron mo batsadi ba gagwe ka bobedi ba ne ba dira mo polaseng. Ba ne ba le bana ba le supa – basimane ba le banne le basetsana ba le bararo. Rraagwe o ne a na le dikgomo di se kae mo polaseng e a neng a dira mme Paul o ne a tshwanetse go di tlhokomela.

Fa e neng a bona phatlha ya go hira dikgaolo tsa naga mo go batho ba bagwe o ne a dira jalo. Ka 2012, o dumetswe go hira polase ya Dankbaar, ke ba DRDLR mabapi le lenaneo la PLAS. Polase e dihekетara tse 441 ka bogotlhe ka kgaolo ya dihekетara tse 320 tse di ka lengwang mme tse 121 ke mafulu. Paul, yo a balang dingwaga tse 48 jaanong, o hirisa batho ba bangwe dikgaolo tsa dihekетara tse 130 tse di ka lengwang le tsa 170 tsa mafulu. Ngwaga e o jwetse dihekетara tse 254 tsa disonobolomo mme le tse 216 tsa mmidi.



**Daniel Maqala**

**D**aniel o tshotswe mo polaseng mo kgaolong ya Ficksburg mme o tsholetswe batsadi ba ba neng ba le badiredi mo polaseng. Ba ne ba le bana ba le banne – basimane ba le babedi le basetsana ba le babedi. O ne a tlhola a dira mo polaseng go tloga a sa le monnye, a disa dikgomo, a di gama e bile a naya dikgogo dijo. Rraagwe o ne a kgweetsa terekere mme o ne a tlhola a ya kwa masimong morago ga go tsena sekolo go ja mareo le ene.

Molemirui yo, o itheketsese polase ya gagwe, Kosmos, ya dihekетara tse 197 ka go adima tshelete kwa Bankeng ya Naga. DRDLR e mo tshegeditse ka polase ya Die Hoop mabapi le lenaneo la PLAS – dihekетara tse 326 mme a hira gape dihekетara tse 186 tsa masimo a a pila tota gaufi le polase ya gagwe. Daniel jaaka go ntse o dirsa dihketsara tse 709. Masimo otlhе a lemilwe sentle e bile a jwetse ka tshwanno mme o fetogile go tloga go nna molemirui go nna monayadijo, rakgwebo le segwaba. O jwala mefuta e metlhano ya dijwalwa mme o na le kgaolo ya diruiwa mo ditiragalang tsa gagwe tsa bolemirui.



**Thamsanqa Sampie Booizene**

**T**hamsanqa o tshotswe mo polaseng gaufi le Ottosdal mo kgaolong ya Bokonebophirima mo rraagwe a neng a dira a le modiredi. Ga a a tse-na sekolo, dinako tseo, makau a ne a tlhokwa go nna modisa wa diruiwa go disa dinku tsa mong wa polase le go thusa mo go tlhokiwang go tlhokomela diruiwa.

O simoltsse kgwebo ya bolemirui ya gagwe ka 1969. Fa a neng a ntse a dira, a boloka tshelete go kgona go lema kgaelonyana ya naga, a reka dipodi di le kaenyana, dikgomo di le kaenyana mme morago ga nako a reka le terekere. Go tloga moo a hira kgaolo ya naga ya kwa magaeng mme jaaka kgwebo ya gago e ntse e tswelela morago ga dingwaga, a kgona go reka dipolase tse tharo gape. Thamsanqa ke mogolo mo kerekeng ya Zion Christian Church mme ke pinagare ya baagi. Fa ba tlhoka sengwe mo go ene, o tlhola a dumela go ba thusa mme bona gape ba dumela go busetsa thuso fa Thamsanqa a e tlhoka.

# PULA IMVULA

**Barulaganyi**

**GRAIN SA: BLOEMFONTEIN**

46 Louw Wepener Street  
1st Floor  
Dan Pienaar  
Bloemfontein  
9301  
► 08600 47246 ◀  
► Fax: 051 430 7574 ◀ [www.grainsa.co.za](http://www.grainsa.co.za)

**MOETELEDEPELE WA BARULAGANYI**

*Jane McPherson*  
► 082 854 7171 ◀ [jane@grainsa.co.za](mailto:jane@grainsa.co.za)

**MORULAGANYI WA  
PHATLALATSO**

*Liana Stroebel*  
► 084 264 1422 ◀ [liana@grainsa.co.za](mailto:liana@grainsa.co.za)

**KAKANYETSO, THULAGANYO LE KGATISO**

*Infoworks*  
► 018 468 2716 ◀ [www.infoworks.biz](http://www.infoworks.biz)



**PULA/IMVULA E TENG KA  
DIPUO TSE DI LATELANG:**

*Setswana,*  
Seaforekanse, Seësemane, Sesotho,  
Sesotho sa Leboa, Sezulu le Sethoso.

**Lenaneo la Tlhabololo ya Balemirui  
ya Batlhaka ya Afrikaborwa**

**MOKOPANYI WA TLHABOLOLO**

*Johan Kriel*  
Foreisetata (Ladybrand)  
► 079 497 4294 ◀ [johank@grainsa.co.za](mailto:johank@grainsa.co.za)  
► Kantoro: 051 924 1099 ◀ Dimakatso Nyambose

**Jerry Mthombothi**

Mpumalanga (Mbombela)  
► 084 604 0549 ◀ [jerry@grainsa.co.za](mailto:jerry@grainsa.co.za)  
► Kantoro: 013 755 4575 ◀ Emelda Mogane

**Jurie Mientz**

Mpumalanga/KwaZulu-Natal (Louwsburg)  
► 082 354 5749 ◀ [jurie@grainsa.co.za](mailto:jurie@grainsa.co.za)  
► Kantoro: 034 907 5040 ◀ Sydwell Nkosi

**Graeme Engelbrecht**

KwaZulu-Natal (Dundee)  
► 082 650 9315 ◀ [dundee@grainsa.co.za](mailto:dundee@grainsa.co.za)  
► Kantoro: 012 816 8069 ◀ Nkosinathi Mazibuko

**Luke Collier**

Kapabolhaba (Kokstad)  
► 083 730 9408 ◀ [goshenfarming@gmail.com](mailto:goshenfarming@gmail.com)  
► Kantoro: 039 727 5749 ◀ Luthando Diko

**Liana Stroebel**

Kapabophirima (Paarl)  
► 084 264 1422 ◀ [liana@grainsa.co.za](mailto:liana@grainsa.co.za)  
► Kantoro: 012 816 8057 ◀ Hailey Ehrenreich

**Du Toit van der Westhuizen**

North West (Lichtenburg)  
► 082 877 6749 ◀ [dutoit@grainsa.co.za](mailto:dutoit@grainsa.co.za)  
► Kantoro: 012 816 8038 ◀ Lebo Mogatlanyane

**Sinelizwi Fakade**

Mihatha  
► 071 519 4192 ◀ [sinelizwifakade@grainsa.co.za](mailto:sinelizwifakade@grainsa.co.za)  
► Kantoro: 012 816 8077 ◀ Cwayita Mpotyi

Articles written by independent writers  
are the views of the writer and not of Grain SA.

## MOLEMIRUI WA NGWAGA

### Kopana le bantlhopeneng ba rona ba 2018 ba Molemirui wa Ngwaga (Kgaolo ya 2)



#### David Ramoledeli Mongoato

**D**avid o tshotswe ka 11 Diphalane 1970 mo Matatiele. Batsadi ba gagwe ka bobedi ba ne ba se na tiro, mme bolemirui bo ne bo le ntla ya bofelo ya go ba naya lotseno le dijo. Ba ne ba lema masimo a bona ka dipholo mme ba ne ba jwala ka go dirisa diatla. Phisego ya gagwe go bolemirui e simolotse fa a sa le mosimane a dira le batsadi ba gagwe. Phisego ya gagwe e ne ya oketsegfa a felela a le morutabana yo a rutang bolemirui mo sekolong. O ka re o ne a tshwanetse go nna molemirui.

O simolotse ditiragalo tsa bolemirui tsa gagwe fa a neng a sa le morutabana mme a hira kgaolonyana ya naga mo a neng a

jwala dijwalwa tsa mefutafuta mme e bile o ne a rua diriwa di le kaenyana. Ka ngwaga le ngwaga ditiragalo tse di ne di tswelela pele ka a neng a dirisa tšelete e a ka e bonang go tsweleletsa pele ditiragalo tse go fitlhela a kgona go reka polase ya Donald Drift Farm. David o ne a ntse a oketsa, e seng fela ka bokana ba dijwalwa, mme gape le ka didiriswa le thoto tse di dirisiwang go tsweleletsa pele ditiragalo tsa bolemirui. Bokana ba thobo bo ne bo ntse bo oketsegfa ka ngwaga le ngwaga. Ka boiketlo a tswelela go tloga a le molemirui yo a iphedisang go nna yo a dirisang kgaolo e nnye mme le go nna molemirui yo a rekisang go nna tokololo ya Thulaganyo ya Ditono tse 250. Tswelelopele e ne e le ka boiketlo le ka kgono.

Bantlhopeneng ga ba a tseiwa  
ka tatelano e e rileng.

*Athikele e kwadiiwe ke Liana Stroebel,  
Morulaganyi wa Kgaolo wa Grain SA,  
Kapabophirima. Fa o batla kitso gape,  
o ka romela emeile go [liana@grainsa.co.za](mailto:liana@grainsa.co.za).*



#### Pula Imvula's Quote of the Month

*There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.*

~ Colin Powell

